





Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 06 05 2024 →



Nhèu umida



2800m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

E tanben encara possibles de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar eth mantèth amarat e arténher dimensions perilhoses. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, non son probables lauegi de nhèu sense coesión, sustot en terren dret e escarpat en totes es orientacions.

Quauqu'uns endrets perilhos per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales extrèmament arribentes en còtes nautes e nauta montanha. Ath delà deth perilh d'ester enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'ester arrossegat entà ua trampa deth terren.

Actuaument, eth servici de predicción de lauegi a informacion limitada deth terren. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perilh de lauegi locau.

Celh de nhèu

En zònes de nauta montanha: Damb eth vent damb bohades fòrtes de direcció variabla , sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent. Es condicions provocaràn ua estabilizacion des plaques de vent. En còtes nautes: Es condicions de temps causaràn un progressiu amarament deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Quauqu'uns endrets perilhos per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales extrèmamente arribentes. Son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Aquest qu'ei eth darrèr bulletin de perilh de lauegi der iuèrn 2023/24. Era informacion actuau e es anòncis se publiquen en nòste blòc.